

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 7. stav 3. i 4. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 10. stav 3. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/2010) i člana 18. alineja 6. i 19. Statuta Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj", broj:8/07; 3/08 i 6/08), Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, donosi

### ODLUKU

o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

#### Član 1.

Utvrđuje se da je izgubila status javnog dobra u općoj upotrebi nepokretnost označena kao:

- k.č. br. 889/2 „Pristupni put“ prilazni put površine 315 m<sup>2</sup>, upisana u pl. br. 76 k.o. Novi Šeher, posjednik Javni i nekategorisani putevi sa 1/1, po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 889/2 „Pristupni put“ prilazni put površine 315 m<sup>2</sup>, upisana u zk. ul. br. 100 k.o. Novi Šeher, u „B“ listu upisano Javno dobro - Javni i nekategorisani putevi sa 1/1.

#### Član 2.

Katastar Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj i Zemljišnoknjižni ured Maglaj Općinskog suda u Zavidovićima će na nepokretnosti iz člana 1. ove Odluke izvršiti brisanje dosadašnjeg upisa, te izvršiti uknjižbu prava vlasništva i posjeda u korist Općine Maglaj sa 1/1.

#### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Općine Maglaj".

Predsjedavajuća Općinskog vijeća  
Svjetlana Zamboni

## O b r a z l o ž e n j e

### uz Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

#### Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje odluke kao u prijedlogu, sadržan je u članu 7. stav 3. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13) kojim je propisano da o općim i javnim dobrima vodi brigu i njima upravlja i za to odgovara određeni subjekt javnog prava ( Federacija, kanton, grad ili općina) što se određuje posebnim zakonom, stavu 4. istog člana navedenog Zakona kojim je propisano da se posebnim zakonom uređuje stjecanje svojstva općeg ili javnog dobra, kao i prestanak tog svojstva, te način upisa ovih dobara u zemljišne knjige, zatim članu 10. stav 3. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj; 12/2010) kojim je propisano da odluku o statusu napuštenog dijela ceste za lokalne ceste donosi nadležni gradski, odnosno općinski organ, te u članu 18. alineja 6. i 19. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj, broj: 08/07; 3/08 i 6/08).

#### Razlozi donošenja

Budimir (Ivan) Drago iz Novog Šehera, podnio je dana 04.02.2022. godine zahtjev za formiranje građevinske parcele i prodaju zemljišta radi oblikovanja građevinske parcele, u resornoj Službi zaprimljen pod brojem: 05-27-5-1044/22. U zahtjevu navodi da firma „Budo Export“ d.o.o. Novi Šeher, čiji je vlasnik, posjeduje poslovno-proizvodni pogon za preradu drveta u okviru zemljišta označenog sa k.č. broj: 890, 891 i 892/2, da je u Općini Maglaj proveden postupak djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“, kojim se u okviru zemljišta u njegovom vlasništvu postojeći izgrađeni poslovno-proizvodni objekti zadržani sa statusom stalnih objekata, a u okviru ostalog slobodnog prostora ostavljena mogućnost izgradnje i proširenja proizvodnih objekata za preradu drveta prema potrebama razvoja proizvodnog programa navedene djelatnosti. Dalje navodi da Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ donesena je na sjednici Općinskog vijeća Maglaj dana 13.07.2021. godine, pod brojem: 02-04-1-1196/21 i objavljena je u „Službenim novinama Općine Maglaj broj : 7/2, da djelimičnom izmjenom za postojeće poslovno proizvodne objekte i ostalo zemljište je određena jedinstvena građevinska parcela u koju ulazi zemljište koje je u njegovom vlasništvu i vlasništvu njegovog sina, kao i zemljište označeno sa k.č. br. 889 – prilazni put površine 329 m2, koji se vodi kao Javni i nekategorisani putevi Maglaj, te kako je djelimičnom izmjenom ostavljena mogućnost da se po potrebi i zahtjevu investitora formiraju građevinske parcele, traži da se zbog ukazane potrebe izvrši formiranje građevinske parcele u dijelu zemljišta kojeg je vlasnik označenog sa k.č. broj: 890, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5 909, 910 i 911 sa prilaznim putem, odnosno zemljištem označenim sa k.č. br. 889 koje, kako u zahtjevu navodi, ulazi u njegovu građevinsku parcelu, te da je navedeno zemljište označeno sa k.č. br. 889 spreman otkupiti, obzirom da se put i koristi kao prilaz izgrađenim poslovno-proizvodnim objektima. Uz zahtjev je priložen Izvod iz pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher sa kopijom katastarskog plana te Izvod iz Djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ – Plan parcelacije.

U postupku po predmetnom zahtjevu stručno lice za urbanizam Jasminka Hajrulahović, dipl.ing.arh. dostavila je Izjašnjenje broj: 05-27-5-1044/22 od 21.02.2022. godine u kome na osnovu izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju i dokumentaciju Službe izjasnila se da je uvidom u prostorno plansku dokumentaciju utvrđeno da se predmetno zemljište označeno sa k.č. br. 890 Hala za finalnu i polufinalnu proizvodnju drveta površine 2346 m2,

k.č. br. 892/2 Ekonomsko dvorište površine 9296 m<sup>2</sup>, k.č. br. 892/3 Nadstrešnica površine 147 m<sup>2</sup>, k.č. br. 892/4 Nadstrešnica površine 57 m<sup>2</sup>, k.č. br. 892/5 Pariona površine 24 m<sup>2</sup>, k.č. br. 909 Kotlovnica i silos površine 232 m<sup>2</sup>, k.č. br. 910 Skladište površine 166 m<sup>2</sup>, k.č. br. 911 Komore za šušenje površine 268 m<sup>2</sup>, upisane u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher, posjednik Budimir Ivana Drago sa dijelom 1/1 i zemljište k.č. br. 889 –Prilazni put površine 329 m<sup>2</sup>, posjednik Javni i nekategorisani putevi Maglaj sa dijelom 1/1 nalazi u obuhvatu Regulacionog plana Novi Šeher („ Službene novine Općine Maglaj, broj: 7/09) i Djelimične izmjene Regulacionog plana Novi Šeher („ Službene novine Općine Maglaj, broj: 7/21).

Djelimičnom izmjenom Regulacionog plana po zahtjevu Budimir (Ivan) Drage i „Budo Export“ d.o.o. Grabovica, Novi Šeher, se u odnosu na opredjeljenu namjenu po Regulacionom planu i planu izgradnje kompleksa poslovnih objekata sa prilaznim saobraćajnicama izvršene korekcije namjene i položaj, gabarita i uspostavljene građevinske linije tako da su djelimičnom izmjenom zadržani postojeći izgrađeni poslovni i proizvodni objekti sa statusom stalnih objekata. U okviru ostalog slobodnog prostora ostavila se mogućnost da se u okviru planiranih građevinskih linija po potrebi određuje izgradnja objekata koji će biti u funkciji već postojećih poslovno proizvodnih objekata za preradu drveta prema potrebama razvoja proizvodnog programa u okviru djelatnosti.

Grafičkim prikazom Plan parcelacije u okviru kompleksa određena je jedinstvena građevinska parcela kako je to i označeno na Planu parcelacije.

Tekstualnim obrazloženjem tačkom 2.4 – Djelimična izmjena Plana parcelacije, definisano je da se prema potrebi ostavlja mogućnost po zahtjevu investitora formiranje i određivanje građevinskih parcela u okviru Komplexa.

Kako se u navodi u zahtjevu investitora Budimir Drage zbog ukazane potrebe traži se formiranje građevinske parcele u dijelu zemljišta k.č. broj: 890, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 909, 910 i 911 sa prilaznim putem, odnosno zemljištem k.č. br. 889 koje bi ulazilo u građevinsku parcelu.

Prema Grafičkom prikazu djelimične izmjene Regulacionog plana osim navedenog zemljišta navedenog u zahtjevu investitora Budimir Drage građevinsku parcelu bi činilo i zemljište k.č. br. 891 Palučak površine 2345 i 1345 i dio k.č. br. 892/1 Palučak površine 847 m<sup>2</sup> upisane u pl. br. 1018, posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1, kao i dio k.č. br. 889 čiji posjednik je Javni i nekategorisani putevi Maglaj sa dijelom 1/1.

Na osnovu navedenog konstatovala je da u odnosu na plansku dokumentaciju postoje uslovi da se formira građevinska parcela u okviru Komplexa poslovno proizvodnih objekata „BUDO-EXPORT“ koju bi činilo zemljište k.č. broj: 890, 891, dio 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 909, 910 i 911 sa prilaznim putem, odnosno dijelom zemljišta k.č. br. 889 koje ulazi u građevinsku parcelu.

U prilogu naprijed navedenog izjašnjenja urbaniste dostavljen je Izvod iz Djelimične izmjene Regulacionog plana “Novi Šeher”, Grafički prikaz Plan parcelacije sa označenom građevinskom parcelom kompleksa “BUDO EXPORT” d.o.o. Grabovica, Žepče, i prijedlog formiranja građevinske parcele.

U daljem postupku po predmetnom zahtjevu, održana je usmena rasprava na licu mjesta dana 19.04.2022. godine, na kojoj je stručno lice za geodetske poslove Nedžad Ćatić, dipl. ing. geod. na licu mjesta izvršio obilježavanje i geodetsko snimanje predmetne građevinske parcele, te u izjavi na zapisnik naveo katastarske parcele koje čine građevinsku parcelu Komplexa poslovnih objekata preduzeća „Budo Export“ d.o.o. Grabovica, Žepče, navodeći da u predmetnu građevinsku parcelu ulazi i dio k.č. br. 889 ukupne površine 329 m<sup>2</sup> upisana u pl. br. 76 k.op. Novi Šeher, posjednik Javni i nekategorisani putevi sa 1/1, a koja se nalazi u građevinskoj parceli od ulazne kapije pa dalje u krug preduzeća, a što je snimljeno na licu mjesta, te nakon obrade podataka dostavio nalaz - izjavu na zapisnik

broj: 05-27-5-1044/22 od 19.04.2022. godine u kome je navo da je u predmetu formiranja građevinske parcele za kompleks poslovnih objekata preduzeća „Budo-export“ doo po izmjeni Regulacionog plana "Novi Šeher" iz 2021. godine, podnešenom od Budimir Drage dana 19.04.2022. godine izvršio obilježavanje građevinske parcele na licu mjesta te geodetsko snimanje, te da nakon izvršene obrade snimljenih podataka i izvršenog djelimičnog cijepanja parcela utvrdio da se predmetna građevinska parcela sastoji od slijedećih katastarskih parcela:

- k.č. br. 890 "Hala za finalnu i polufinalnu proizvodnju drveta" hala površine 2346 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 890 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 891 "Palučak" njiva 3. kl površine 1345 i njiva 4. kl površine 2345 m2 upisana u pl. br. 1018 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 891 u istoj površini upisana u zk-ul 801 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 892/1 "Palučak" njiva 4. kl površine 832 m2 upisana u pl. br. 1018 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 892/1 u istoj površini upisana u zk-ul 801 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 892/2 "Ekonomsko dvorište" zemljište uz privrednu zgradu površine 9296 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 892/2 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 892/3 "Nadstrešnica" poslovni objekat površine 147 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 892/3 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 892/4 "Nadstrešnica" poslovni objekat površine 57 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 892/4 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 892/5 "Pariona" poslovni objekat površine 24 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 892/5 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 909 "Kotlovnica i Silos" poslovni objekat površine 232 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 909 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 910 "Skladište" poslovni objekat površine 166 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 910 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 ,
- k.č. br. 911 "Komore za sušenje" poslovni objekat površine 268 m2 upisana u pl. br. 1019 k.o. Novi Šeher posjednik Budimir Ivana Drago sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj knjizi odnosi se na k.č. br. 911 u istoj površini upisana u zk-ul 8 k.o. Novi Šeher, pravo vlasništva Budimir Ivana Drago sa 1/1 , i
- k.č. br. 889/2 "Pristupni put" prilazni put površine 315 m2 upisana u pl. br. 76 k.o. Novi Šeher posjednik Javni i nekategorisani putevi sa 1/1 po katastru zemljišta, a po zemljišnoj

knjizi odnosi se na k.č. br. 889/2 u istoj površini upisana u zk-ul 100 k.o. Novi Šeher, u „B“ listu upisano Javno dobro-Javni i nekategorisani putevi sa 1/1.

Ukupna površina građevinske parcele je 17373 m<sup>2</sup>.

Katastarska čestica br. 889/2 koja je po Regulacionom planu „Novi Šeher“ sastavni dio ove građevinske parcele upisana je kao javno dobro-put, koji je dužine oko 70 m i pruža se od lokalnog asfaltnog puta u posjed Budimir Drage. Ova parcela je prije služila kao prilaz samo za k.č. br. 890 i 891 kojima je to bio jedini prilaz do lokalnog puta i imao je svoju svrhu dok su te parcele bile u posjedu i vlasništvu drugih vlasnika. Nakon što je ove parcele kupio Budimir Drago kao i ostale južno od predmetnog prilaznog puta tako da je sada posjed Budimir Drage direktno uz lokalni put, prilazni put označen sa k.č. br. 889/2 se više ne koristi kao put već se nalazi u okviru asfaltiranog i ograđenog ekonomskog dvorišta uz poslovno-proizvodne objekte.

Prilog naprijed navedene izjave geodete je Skica formiranja građevinske parcele.

Na navedenoj usmenoj raspravi od 19.04.2022. godine, stručno lice za urbanizam Jasminka Hajrulahović, dipl. ing. arh. ostala je kod svog Izjašnjenja broj: 5-27-5-1044/22 od 21.02.2022.godine, a podnosilac zahtjeva Budimir Drago ostao je kod podnesenog zahtjeva, tražeći da se formira predmetna građevinska parcela u skladu sa izjašnjenjem stručnog lica za urbanizam i izjavom stručnog lica za geodetske poslove, te da mu se proda neposredno pogodbom dio zemljišta označenog sa k.č. br. 889 k.o. Novi Šeher koji ulazi u predmetnu građevinsku parcelu koje se vodi kao posjed javni i nekategorisani putevi sa 1/1, a u zemljišnoj knjizi kao Javno dobro, nakon što se na istom ukine status javnog dobra, po tržišnoj cijeni zemljišta na ovoj lokaciji, a radi oblikovanja predmetne građevinske parcele.

Općinsko pravobranilaštvo se izjasnilo u Izjašnjenje broj: U. 6/22 od 23.5.2022. godine, navodeći da je od strane voditelja postupka iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove dana 23.5.2022. godine zaprimilo dopis kojim se traži izjašnjenje u postupku koji se vodi po Zahtjevu za formiranje građevinske parcele za kompleks poslovnih objekata preduzeća „Budo-Export“ d.o.o. u Novom Šeheru i prodaju zemljišta radi oblikovanja građevinske parcele, podnesen od strane Budimir (Ivan) Drage iz Novog Šehera, da u prilogu pismena je dostavljeno:

Zapisnik sa usmene rasprave održane dana 19.4.2022. godine na kojoj je stručno lice za urbanizam ostala kod Izjašnjenja br.05-27-5-1044/22 od 21.02.2022. godine i nedvojbeno je konstatovala da u odnosu na plansku dokumentaciju postoje uslovi da se formira građevinska parcela u okviru Komplexa poslovno proizvodnih objekata „Budo export“ koju čini zemljište k.č.890, 891, dio 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 909, 910 i 911 sa prilaznim putem odnosno dijelom zemljišta k.č.br.889 koje ulazi u građevinsku parcelu.

Izjašnjenjem na raspravi kao i naknadno dostavljen Zapisnik o izjavi stručnog lica za geodetske poslove od 19.4.2022. godine sa skicom formiranja građevinske parcele po izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, sa tačno navedenim katastarskim parcelama koje čine građevinsku parcelu kako u vlasništvu podnosioca zahtjeva tako i sa podacima o k.č. br.889/2 u „B“ listu upisana Javno dobro- Javni nekategorisani putevi sa 1/1.

U izjašnjenju dalje navode da Općinsko pravobranilaštvo posebno cijeni da su radnje i izjašnjenja stručnih lica-vještaka u skladu sa strukom i naukom, pa se ne protive formiranju i oblikovanju građevinske parcele kako je to na terenu obilježeno, sa podacima iz izjava stručnih lica, da u daljem toku formiranja građevinskih parcela na zemljištu označenom kao Javno dobro potrebno je prethodno donijeti Odluku o gubitku statusa javnog dobra pa onda postupati u skladu sa izjavama stručnih lica, odredbama Zakona o stvarnim pravima, Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o eksproprijaciji, te u vezi sa naknadom za zemljište koje je

pravne poslove dana 23.5.2022. godine zaprimilo dopis kojim se traži izjašnjenje u postupku koji se vodi po Zahtjevu za formiranje građevinske parcele za kompleks poslovnih objekata preduzeća „Budo-Export“ d.o.o. u Novom Šeheru i prodaju zemljišta radi oblikovanja građevinske parcele, podnesen od strane Budimir (Ivan) Drage iz Novog Šehera, da u prilogu pismena je dostavljeno:

Zapisnik sa usmene rasprave održane dana 19.4.2022. godine na kojoj je stručno lice za urbanizam ostala kod Izjašnjenja br.05-27-5-1044/22 od 21.02.2022. godine i nedvojbeno je konstatovala da u odnosu na plansku dokumentaciju postoje uslovi da se formira građevinska parcela u okviru Komplexa poslovno proizvodnih objekata „Budo export“ koju čini zemljište k.č.890, 891, dio 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5, 909, 910 i 911 sa prilaznim putem odnosno dijelom zemljišta k.č.br.889 koje ulazi u građevinsku parcelu.

Izjašnjenjem na raspravi kao i naknadno dostavljen Zapisnik o izjavi stručnog lica za geodetske poslove od 19.4.2022. godine sa skicom formiranja građevinske parcele po izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, sa tačno navedenim katastarskim parcelama koje čine građevinsku parcelu kako u vlasništvu podnosioca zahtjeva tako i sa podacima o k.č. br.889/2 u „B“ listu upisana Javno dobro- Javni nekategorisani putevi sa 1/1.

U izjašnjenju dalje navode da Općinsko pravobranilaštvo posebno cijeni da su radnje i izjašnjenja stručnih lica-vještaka u skladu sa strukom i naukom, pa se ne protive formiranju i oblikovanju građevinske parcele kako je to na terenu obilježeno, sa podacima iz izjava stručnih lica, da u daljem toku formiranja građevinskih parcela na zemljištu označenom kao Javno dobro potrebno je prethodno donijeti Odluku o gubitku statusa javnog dobra pa onda postupati u skladu sa izjavama stručnih lica, odredbama Zakona o stvarnim pravima, Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o eksproprijaciji, te u vezi sa naknadom za zemljište koje je Općini Maglaj dužan izmiriti podnositelj zahtjeva napomenuli da postupku izrade prijedloga odluke prethodi obaveza utvrdjivanja tržišne cijene 1 m2 zemljišta na lokaciji gdje se nekretnine nalaze. O utvrdjenoj cijeni će se obavijestiti Općinsko vijeće, a radi odredjenja o cijeni 1 m2 zemljišta za dodijeljeno zemljište. Općinsko pravobranilaštvo je napomenulo da se kod odredjenja naknade ista treba formirati sukladno odredbama člana 62. Zakona o građevinskom zemljištu a u vezi sa članom 53. Zakona o eksproprijaciji tj. cijena 1 m2 treba biti tržišna, ne niža od iste, a naročito vodeći računa o cijeni koja je ranije postignuta na toj lokaciji.

Shodno naprijed navedenom, kako nekretnina označena sa k.č. br. 889/2 k.o. Novi Šeher ima status javnog dobra, a više ne služe kao javno dobro tj. ne služi općoj upotrebi, potrebno je istoj ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a kako bi se predmetnom nekretninom moglo raspolagati, te se u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/2010) predlaže Općinskom vijeću Maglaj donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi u predloženom tekstu.

Obradivač: Sadina Bašić

Kontralor: Nedžad Čatić, pomoćnik načelnika Općine po ovlaštenju

DOSTAVLJENO:

1. Naslovu
2. Načelnik Općine
3. U spis IPS-a broj: 05-27-5-1044/22



NAČELNIK OPĆINE  
Mirsad Mahmutagić

Skica formiranja građevinske parcele po izmjeni reg. plana "Novi Šeher"  
Predmet: IPS-a broj: 05-27-5-1044/22

Podnosilac zahtjeva: Budimir Drago



— građevinska parcela po izmjeni  
regulacionog plana "Novi Šeher"  
zemljište upisano kao javno dobro  
koje se nalazi u građ. parceli

izgled: 19.04.2022. godine

R 1:1300

uradnik: Nedžad Čatić, dipl. ing. geod.